



LA NEU

Paraules e musica : C.MANDROU

- 1) Dens lo pais que soi partit
 Quauques dias après nadau,
 Per lo camin de blanc bestit,
 Lou viladje parech mei nàu. (bis)

Repic : *Espie drin càder la nèu!*
 Non lo printemps n'ei pas tan loenh,
 Après lo rett viù de l'iver, lo so que vien!
 Enten, enten siùlar lo vent !
 Domàr la nèu s'en tornerà,
 Que decherà so grand capet blanc s'estompar.

- 2) Au mielh deu prat u merlo blanc
 Cap au cèu gris s'ei envolat;
 Com ta's hiquar drin au sobac,
 Permor lo vent que s'ei lhebat. (bis)

- 3) Taus mainadets, tu bèra nèu,
 La plà viengude qu'es tostem,
 Despuch l'aube e dincau sé,
 Que passeran un bon moment ! (bis)

- 4) Quan lou sourelh puntelharà,
 Su cap deu nas rebiscolat,
 La nèu d'iver s'en anirà
 Com si volè dise adishat ! (bis)

La neige

Christian Mandrou

- 1) Au pays je suis parti
Quelques jours après Noël,
Par le chemin de blanc vêtu,
Le village paraît plus neuf (bis)

Repic : Regarde un peu tomber la neige,
Non le printemps n'est pas si loin,
Après le froid vif de l'hiver, le soleil revient.
Entend, entend siffler le vent,
Demain la neige s'en ira,
Elle laissera fondre son grand chapeau blanc.

- 2) Au milieu du pré , un merle blanc,
S'est envolé vers le ciel gris,
Comme pour se mettre un peu à l'abri,
Parce que le vent s'est levé. (bis)

- 3) Pour les enfants, toi, belle neige,
Tu es toujours la bienvenue !
Depuis l'aube jusqu'au soir,
Ils passeront un bon moment ! (bis)

- 4) Quand le soleil pointerà,
Sur le bout du nez tout gelé,
La neige d'hiver s'en ira
Comme si elle voulait lui dire adieu ! (bis)

La neù

Christian Mandrou
LOUS DE L'OUZOUUM

1

Dens lou pa is que soy par tit quau

4

ques di es a près na dau per lou ca mi de blanc bes tit lou

7

bi la dje pa rech mey nau lou bi la dje pa rech mey nau

10

Es pi e drin ca der la neu nou lou prin tems n'ey pas tan loegn

13

a près lou ret biu de fi ber lou sou que bien en ten et ten siu lar lou

16

ben dou ma la neu s'en tour ne ra que de che ra

19

sou gran ca pet blanc s'es tom par

